

# **Upravljanje kvalitetom proizvoda I**

## **– četvrta nastavna jedinica –**

### **Planovi prijema**

**Prof. dr Vidosav D. Majstorović,  
dipl.maš.inž.**

**Mašinski fakultet u Beogradu**

# Primena i klasifikacija PP

- PP su efikasniji od MAFR za neke tehnologije i uslove obrade
- Zasnivaju se na testiranju uzorka,, pomoću kojih se testira hipoteza o nivou kvaliteta celokupne serije delova
- Nivo kvaliteta serije je određen procentom – p, defektnih delova u toj seriji

# Oblasti primene PP

- Za velike serije delova, gde je drugi metod kontrole nemoguće primeniti
- Kada se delovi – uzorci razaraju pri kontroli
- Kada su serije delova veće a KK nisu kritične
- Kada su serije delova vrlo velike, a korelacija između propisanog nivoa kvaliteta i KK vrlo stroga, ali je proces potpune kontrole izuzetno skup i dugotrajan

# Klasifikacija PP

- Vrši se na osnovu dva kriterijuma:
  - Vrsta karakteristike kvaliteta ( numeričke / atributivne )
  - Drugi kriterijum ( veličina serije, veličina uzorka, visina troškova kontrole, odnos nivoa kvaliteta serije i propisanog nivoa): jednostruki, višestruki i sekvencijalni PP


# Klasifikacija PP

- U teoriji PP razvijeni su posebno za atributivne i numeričke KK
- Postoji granični slučaj kada se koriste isti: kada se u području vrednosti neke numeričke KK povlače jedna ili dve granice, koje dihotomno klasifikuju numeričke KK i na taj način ih prevode u atributivnu karakteristiku

# Jednostruki PP

- Osnovna karakteristika – hipoteza o nivou kvaliteta neke serije delova se testira na osnovu jednog uzorka
- Veličina uzorka za JPP je veća u odnosu na ostale ali je ovaj jednostavniji od ostalih PP
- Struktura jednostrukog plana prijema je prikazana na slici 7.29

# Sl. 7.29 Struktura JPP



SL 7.29. Struktura jednostrukog plana prijema

# Osnovni parametri PP

- Nivo kvaliteta –  $p$  ( % defektnih delova u seriji ili decimalni razlomak broja defektnih delova )
- Prihvatljivi nivo kvaliteta –  $p_1 = p\alpha$ , nivo kvaliteta koji se dopušta u toku obradnog / tehnološkog procesa. Definiše se standardima. Određuje je proizvođač a na osnovu zahteva kupca. Ona najčešće iznosi 1%

# Osnovni parametri PP - nastavak

- Odbijajući nivo kvaliteta  $p_2 = p\beta$ , predstavlja granični tolerisani nivo kvaliteta. Definiše ga kupac i on obično iznosi 5%
- Verovatnoća odbijanja serije –  $\alpha_p$ , čiji je nivo kvaliteta  $p$ . Ona predstavlja funkciju jačine plana prijema
- Rizik proizvođača –  $\alpha$ , predstavlja verovatnoću odbijanja serije čiji je nivo kvaliteta  $p_1$ . Ovaj rizik je mali, najčešće je 5%, ređe 10%


# Osnovni parametri PP - nastavak

- Verovatnoća prihvatanja serije –  $\beta p$ , predstavlja verovatnoću prihvatanja serije delova nivoa kvaliteta  $p$   
$$\beta p = f(p) = 1 - \alpha p$$
- Rizik kupca –  $\beta$ , predstavlja verovatnoću da će kupac prihvatiti seriju delova čiji je nivo kvaliteta  $p_2$ . Veličina ovog rizika najčešće iznosi 10%
- Oštrina plana prijema je  $p_2 - p_1 = p\beta - p\alpha$


# Matematičke osnove jednostrukog PP

- Osnovni elementi JPP su:
  - $n$  – broj elemenata u uzorku
  - $c$  – dozvoljeni broj defektnih delova u uzorku
- Verovatnoća prihvatanja serije je
$$\beta_p = L = L(p), \text{ serije delova nivoa kvaliteta } p$$
- Grafički reprezent verovatnoće  $L(p;n,c)$  je operativna kriva, slika 7.30 i 7.31

# Slike 7.30 i 7.31 Oblici OK




SL 7.30. Oblik funkcije operativne krive



SL 7.31. Operativna kriva pri stoprocentnoj kontroli

## Slika 7. 32 Operativna kriva za određeni jednostruki plan prijema



SL 7.32. Operativna kriva za određeni jednostruki plan prijema

# Matematičke osnove jednostrukog PP

- Svakoj kombinaciji n i c odgovara određena operativna kriva
- Kada se koristi sistem uzoraka, vrednost kvaliteta p serije delova nije poznata, a posebno verovatnoća prihvatanja  $L(p)$
- Koristeći razvijene teorijske modele distribucije frekvencija i rezultate uzorka, moguća je identifikacija verovatnoća prihvatanja serije delova i konstrukcija OK

# Matematičke osnove jednostrukog PP

- Za ove analize se koriste tri osnovna modela distribucije frekvencija P (p; n,k), i to:

$$P(p; n, k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots$$

1

$$P(p; n, k) = \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}, k = 0, 1, 2, \dots$$

2

$$P(p; n, N, k) = \frac{\binom{pN}{k} \binom{N - pN}{n - k}}{\binom{N}{n}}, k = 0, 1, 2, \dots$$

3

# Osnovni modeli distribucije frekvencija

1. - Binomna raspodela
2. - Poasonova raspodela
3. - Hipergeometrijska raspodela

$p$  – nivo kvaliteta

$k$  – broj defektnih delova

$n$  – broj primeraka u uzorku

# Matematičke osnove jednostrukog PP

- Koji će se i kad od ovih modela koristiti zavisi od:
  - Stepena međusobne saglasnosti uslova modela i tehnološko-kontrolnih uslova
  - Veličine serije


- Nakon izbora adekvatnog modela formira se j-na verovatnoće prihvatanja serije, tj.

$$\text{OK} \quad P_a = L(p; n, c) = \sum_{k=0}^c P(p; n, k)$$

# Prosečni izlazni nivo kvaliteta

- Prosečni izlazni nivo kvaliteta (Ppik) je vrlo važna dopunska informacija, jer iskazuje realni nivo kvaliteta prihvaćenih serija delova nakon izvršenih ispitivanja
- Grafička interpretacija PIK, slika 7.34

# Slika 7.34 Kriva PIK



Sl. 7.34. Kriva prosečnog izlaznog kvaliteta za određeni plan prijema ( $n, c$ ) (a – prava linija kontrole sistemom uzorka bez zamene defektnih delova, b – maksimalni nivo prosečnog izlaznog kvaliteta)

# Prosečni izlazni nivo kvaliteta

- Opšta jednačina PIK glasi

$$P_{pik} = \left(1 - \frac{n}{N}\right) pL(p; n, c)$$

# Dvostruki plan prijema


- Struktura šema DPP je prikazana na slici 7.36
- Ukupan broj defektnih delova u oba uzorka je:

$$k = k_1 + k_2$$

$k_1$  – broj defektnih delova u prvom uzorku

$k_2$  – broj defektnih delova u drugom uzorku

# Slika 7.36 Struktura DPP



# Dvostruki plan prijema

- DPP definišu četiri njegova elementa:  
 $n_1, n_2, c_1, c_2$   
uvek je  $c_2$  veće od  $c_1$   
kao i  $n_2$  od  $n_1$
- Prednost u odnosu na jednostruki –  
realinija ocena kvaliteta serije, zbog dva  
uzorka (najčešće)

# Dvostruki plan prijema

- Jednačina OK za DPP glasi:

$$L(p) = \sum_{k_1=0}^{c_1} P_{n1}(X = k_1) + \sum_{k_1=c_1+1}^{c_2} \left[ P_{n1}(X = k_1) \sum_{k_1=0}^{c_2-k_1} P_{n2}(X = k_2) \right]$$

- Za Poasonov model distribucije frekvencija jednačina OK za DPP glasi:

$$L(p) = \sum_{k_1=0}^{c_1} \frac{(n_1 p)^{k_1}}{k_1!} e^{-n_1 p} + \sum_{k_1=c_1+1}^{c_2} \left[ \frac{(n_1 p)^{k_1}}{k_1!} e^{-n_1 p} \sum_{k_2=0}^{c_2-k_1} \frac{(n_2 p)^{k_2}}{k_2!} e^{-n_2 p} \right]$$

# Sekvencijalni planovi prijema

- Razvijeni su iz sekvencijalne analize
- Matematičke osnove ove analize čini sistem provere hipoteza, preko kriterijuma odnosa verovatnoća
- Jednačine sekvencijalnih planova prijema zasnivaju se na modelu binomne distribucije frekvencija
- Uslovi za primenu su često ispunjeni jer su serije delova veoma velike u odnosu na veličinu delova, čime je praktično konstantna verovatnoća događaja


# Sekvencijalni planovi prijema

- Sekvencijalni planovi prijema se dele na:
  - Jednoelementne planove prijema
  - Višeelementne planove prijema
- Kod JEPP se sukcesivno, jedan za drugim izvače delovi iz serije, pri čemu se posle svakog izvučenog dela i odgovarajuće analize donosi odluka o prekidu (prihvatanje / odbijanje serije) ili nastavku daljeg ispitivanja

# Sekvencijalni planovi prijema

- Znači na kraju svake faze mogu pojaviti tri moguće odluke, od kojih se prihvata samo jedna
- Ovim odlukama odgovaraju tri karakteristične oblasti, sekvencijanog jednoelementnog plana prijema, slika 7.37

# Slika 7.37 Sekvencijalni JEPP



Sl. 7.37. Sekvencijalni jednoelementni plan prijema sa trima karakterističnim oblastima

# Sekvencijalni planovi prijema

- Sekvencijalni višeelementni plan prijema (SVEPP) sadrži iste karakteristike kao i jednoelementni, samo što se kod njega izvlači grupa delova (uzorak od ni delova)
- SVEPP je logični nastavak dvostrukog plana prijema
- Prednost sekvencijalnog jednoelementnog plana prijema u odnosu na sve ostale je u manjem broju izvučenih i ispitivanih delova iz serije

# Matematičke osnove sekvencijalnih jednoelementnih planova prijema

- Statističkom analizom se polazi od dve alternativne hipoteze

$$H_1 : p = p_1,$$

$$H_2 : p = p_2$$

od kojih se prihvata samo jedna.

- Glavna karakteristika plana pomoću koga se izvodi testiranje ovih hipoteza i identifikovanje istinite hipoteze, sastoji se u tome , da broj sukcesivno izvučenih i ispitanih delova  $n$  iz serije nije unapred utvrđen, već je to promenljiva veličina plana

# Neki razvijeni sistemi planova prijema

- PP su standardizovani, posebno oni za primenu u vojnoj industriji
- Najpoznatiji su:
  - Američki vojni standard MIL STD 105D ( JUS N,N0.026)
  - Dod-Romingov sistem planova prijema
  - Filipsov siszem planova prijema

# Planovi prijema po standardu MIL STD 105D

- Osnova plana je razvijena na prihvatljivom nivou kvaliteta (AQL – acceptable quality level), koji odgovara % defektnih delova  $p_1 = pa$
- Cilj plana je selekcija serije delova, na osnovu dihotomne podele, na serije dobrog i lošeg kvaliteta
- Primjenjuje se u svim fazama tehnološkog procesa

# Planovi prijema po standardu MIL STD 105D

- Procedura primene ovog PP je:
  - Definisanje veličine serije
  - Kontrolisanje prema broju defekata (mana) ili broju defektnih delova
  - Utvrđivanje nivoa kontrole (I, II i III), na osnovu koga se utvrđuje veličina serije i veličina uzorka
  - Utvrđivanje načina kontrole (normalno, pooštreno i redukovano)
  - Utvrđivanje prihvatljivog nivoa kvaliteta ( $p_1$ )
  - Definisanje sukcesivnosti serije ili izolovanost serije koja se kontroliše

# Dodž – Romingov sistem planova prijema

- Procedura primene ovog PP je:
  - Definisanje odbijajućeg nivoa kvaliteta ( $p_2 = pt$ )
  - Definisanje max prosečnog izlaznog nivoa kvaliteta ( $\text{maxP}_{\text{pik}} = \text{AOQL}$  – average outgoing quality limit)
  - Definisanje rizika kupca (obično 10%)
  - Srednji kvalitet procesa (srednji % defektnih delova ili prosečni škart delova)
  - Probiranje odbijenih serija delova (selekcija defektnih delova stoprocentnom kontrolom i zamena defektnih ispravnih delova)

# Dodž – Romingov sistem planova prijema

- Određivanje optimalne veličine uzorka a to znači **min obim ispitivanja (kraće trajanje kontrolne operacije)**
- **Visok stepen tehnološke organizacije i stabilnost procesa proizvodnje iz kojih potiču serije delova**

# Dodž – Romingov sistem planova prijema - podela

- Za svaku od osnova ( $p_2$ ,  $\max P_{\text{pik}}$ ) formirane su dve grupe planova:
  - Grupa jednostrukih i dvostrukih planova razvijenih na osnovu odbijajućeg nivoa kvaliteta  $p_2$
  - Grupa jednostrukih i dvostrukih planova razvijenih na osnovu  $\max$  prosečnog izlaznog nivoa kvaliteta serije ( $\max P_{\text{pik}}$ )

# Hvala Vam na pažnji !

Vaš

Prof. dr Vidosav D. Majstorović

Mašinski fakultet u Beogradu

P I T A N J A !